

NINJA®

Foodi®

Multi-Cooker

OP300EU
Series

UPUTSTVO



HVALA

Što ste kupili vaš Ninja Foodi

ZAPIŠITE OVE INFORMACIJE

Model broj: _____

Serijski broj: _____

Datum kupovine: _____
(Sačuvajte fiskalni račun)

Prodavnica kupovine: _____

**OVO UPUTSTVO
ODNOSI SE NA MODEL:**
OP300EU

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 230V~, 50Hz

Snaga: 1460 W

Zapremina: 6L

Grupa tečnosti: 2

SAVJET: Model i serijski broje možete pronaći na oznaci s QR kodom koja se nalazi na poleđini uređaja pored kabla za napajanje.



Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s drugim kućnim otpadom u EU. Da biste spriječili moguće štete po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje uslijed nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijala. Da biste vratili svoj korišteni uređaj, molimo vas da koristite sisteme za povrat i prikupljanje ili kontaktirajte prodavca od koga je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za ekološki sigurno recikliranje.

VAŽNE BEZBJEDNOSNE MJERE

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU • PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRIJE KORIŠTENJA

Pročitajte sva uputstva pre korištenja vašeg Ninja® Foodi®.

Kada koristite električne aparate, uvijek se treba pridržavati osnovnih mjera bezbjednosti, uključujući sljedeće:

⚠ UPOZORENJE

- 1 Ovaj aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, uz nadzor ili uputstvo o sigurnom korištenju aparata i razumjevanju povezanih opasnosti.
- 2 Držite aparat i njegov kabl van domašaja djece. **NE DOZVOLITE** da aparat koriste djeca. Potrebno je blisko nadgledanje kada se koristi u blizini djece.
- 3 Da biste eliminisali rizik od gušenja kod male djece, uklonite i bacite zaštitni poklopac sa utičnice ovog aparata.
- 4 Djeca se ne smiju igrati s aparatom.
- 5 **NIKADA** ne koristite utičnicu ispod pulta.
- 6 **NIKADA** ne povezujte ovaj aparat na spoljašnji tajmer ili odvojeni sistem daljinskog upravljanja.
- 7 **NE KORISTITE** produžni kabl. Kratak kabl za napajanje se koristi kako bi se smanjio rizik od djece mlađe od 8 godina da uhvate kabl ili se zaplete, kao i da se smanji rizik od spoticanja o dužem kabl.
- 8 Da biste se zaštitili od električnog šoka, **NE** uranjajte kabl, utikače ili kućište glavnog uređaja u vodu ili druge tečnosti. Kuhajte samo u posudi koja se isporučuje ili u kontejneru koji preporučuje SharkNinja, postavljenom u isporučenoj posudi.
- 9 Redovno provjeravajte aparat i kabl za napajanje. **NE KORISTITE** aparat ako je kabl ili utikač oštećen. Ako aparat ne radi ispravno ili je na bilo koji način oštećen, odmah prekinite upotrebu i pozovite korisničku službu.
- 10 **UVIJEK** se uvjerite da je aparat pravilno sastavljen prije upotrebe.
- 11 Prije upotrebe, **UVIJEK** proverite ventil za ispuštanje pritiska i crveni ventil za plovak na zapušenost ili prepreke i očistite ih ako je potrebno. Provjerite da li se crveni ventil za plovak na poklopcu za pritisak slobodno pomjera. Hrana kao što su sos od jabuka, brusnice, biserni ječam, ovsena kaša ili druge žitarice, podjeljeni grašak, nudle, makaroni, rabarbara ili špageti mogu pjeniti, prskati i izbijati kada se kuhaju pod pritiskom, što može začepiti ventil za ispuštanje pritiska. Ove i slične namirnice koje se šire (kao što su sušeno povrće, pasulj, žitarice i riža) ne bi trebalo kuhati u šporetu pod pritiskom, osim kada se prati Ninja® Foodi™ recept.
- 12 **NE** pokrivajte ventil za unos vazduha ili ventil za ispuštanje vazduha dok je poklopac za hrskavost zatvoren. To će spriječiti ravnomjerno kuhanje i može oštetiti uređaj ili izazvati pregrijavanje.

- 13** Da biste spriječili rizik od eksplozije i povreda, koristite samo SharkNinja silikonske prstenove. Uvjerite se da je silikonski prsten instaliran i da je poklopac pravilno zatvoren prije rada. **NE KORISTITE** ako je prsten pocjepan ili oštećen. Zamijenite prije upotrebe.
- 14** Prije nego što stavite uklonjivu posudu za kuhanje u osnovu šporeta, osigurajte da su posuda i osnova šporeta čiste i suhe brisanjem mekom krpom.
- 15** Ovaj aparat je samo za kućnu upotrebu. **NE KORISTITE** ovaj aparat ni za šta drugo osim za njegovu namjenu. **NE KORISTITE** u pokretnim vozilima ili čamcima. **NE KORISTITE** napolju. Zloupotreba može prouzrokovati povrede.
- 16** Namijenjen je samo za upotrebu na radnoj površini. Osigurajte da je površina ravna, čista i suha. **NE POMJERAJTE** aparat dok se koristi.
- 17** **NE** postavljajte aparat na vruće površine ili blizu vruće plinske ili električne ploče ili u zagrijanu rernu.
- 18** **NE** koristite dodatne dijelove koji nisu preporučeni ili prodavani od strane SharkNinja. **NE** stavljajte dodatke u mikrotalasnu, toster rernu, konvekcijsku rernu, običnu rernu ili na keramičku ploču, električni grijač, plinski štednjak ili spoljašnji roštilj. Korištenje dodataka koji nisu preporučeni od strane SharkNinja može prouzrokovati požar, električni udar ili povrede.
- 19** Kada koristite ovaj aparat, obezbjedite dovoljno prostora iznad i sa svih strana za cirkulaciju vazduha.
- 20** **UVIJEK** se pridržavajte maksimalnih i minimalnih količina tečnosti kako je navedeno u uputstvima i receptima.
- 21** **NIKADA** ne koristite opciju SLOW COOK bez hrane i tečnosti u uklonjivoj posudi za kuhanje.
- 22** **NE** koristite aparat bez instalirane uklonjive posude za kuhanje.
- 23** **NE** koristite ovaj aparat za prženje u dubokom ulju.
- 24** **NE** pokrivajte ventile za pritisak.
- 25** **NE** pržite ili dinstajte s uljem dok kuhate pod pritiskom.
- 26** Spriječite kontakt hrane s grijnim elementima. **NE** prepunjavate i ne premašujte MAX nivo punjenja prilikom kuhanja. Prekomjerno punjenje može izazvati lične povrede ili oštećenje imovine, kao i uticati na sigurnu upotrebu aparata.
- 27** Kada kuhate hranu koja se širi (kao što su sušeno povrće, pasulj, žitarice, pirinač itd.), **NE** punitе posudu više od polovine, ili prema uputstvu u Ninja® Foodi™ receptu.
- 28** **NE** koristite ovu jedinicu za kuhanje instant pirinča.
- 29** Da biste spriječili kontakt hrane s grijnim elementima, **NE** prepunjavajte Cook & Crisp™ korpu
- 30** Koristite ekstremnu opreznost prilikom zatvaranja poklopca za hrskavost, vodeći računa da se ništa ne uhvati ili ne pritisne na šarke.
- 31** Napon utičnica može varirati, što utiče na performanse vašeg proizvoda. Da biste spriječili moguće bolesti, koristite termometar da provjerite da li je vaša hrana kuhana na preporučene temperature.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

VAŽNE BEZBJEDNOSNE MJERE

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU • PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRIJE KORIŠTENJA

- 32 NE** postavljajte aparat blizu ivice radne površine tokom upotrebe.
- 33** Da biste izbjegli moguće oštećenje uslijed pare, postavite uređaj dalje od zidova i ormara tokom upotrebe.
- 34** Ako uređaj ispušta crni dim, odmah isključite iz struje i sačekajte da dim prestane prije nego što uklonite posudu za kuhanje i Cook & Crisp™ korpu.
- 35 NE** dodirujte vruće površine. Površine aparata su vruće tokom i nakon rada. Da biste sprječili opekotine ili lične povrede, **UVIJEK** koristite zaštitne vruće jastučiće ili izolovane rukavice za pečenje i koristite dostupne ručke i dugmadi.
- 36** Ekstremna opreznost je potrebna kada šporet sadrži vruće ulje, vruću hranu ili vruće tečnosti, ili kada je pod pritiskom. Nepravilna upotreba, uključujući pomeranje šporeta, može izazvati povrede. Kada koristite ovaj aparat za kuhanje pod pritiskom, osigurajte da je poklopac pravilno sastavljen i zaključan prije upotrebe.
- 37** Oprez je potreban prilikom pečenja mesa i dinstanja u vrućem ulju. Držite ruke i lice dalje od uklonjive posude za kuhanje, posebno kada dodajete nove sastojke, jer ulje može prskati.
- 38** Kada je uređaj u radu, vruća para se ispušta kroz ventil za vazduh. Postavite uređaj tako da ventil nije usmjeren prema električnom kabl, utičnicama ili drugim aparatima. Držite ruke i lice na sigurnoj udaljenosti od ventila.
- 39 NE** pokušavajte otvoriti poklopac tokom ili nakon kuhanja pod pritiskom dok se sav unutrašnji pritisak ne oslobodi kroz ventil za otpuštanje pritiska i uređaj se malo ne ohladi. **NE** dirajte, ne rastavljajte niti na drugi način uklanjajte crvenu plutajuću ventil ili sklop za otpuštanje pritiska.
- 40** Kada koristite opcije SLOW COOK ili SEAR/SAUTÉ, **UVIJEK** držite poklopac pod pritiskom zatvoren i ventil za otpuštanje pritiska u poziciji VENT. Ako je poklopac zatvoren i ventil za otpuštanje pritiska u poziciji SEAL, čuće se zvučni alarm. Na LED ekranu će se pojaviti "VENT" greška koja signalizira potrebu da se ventil za otpuštanje pritiska okrene u poziciju VENT.
- 41** Kada koristite opciju PRESSURE COOK, **UVIJEK** držite poklopac pod pritiskom zaključenim i ventil za otpuštanje pritiska okrenut u suprotnom smjeru od kazaljke na satu na poziciju SEAL.
- 42** Ako se poklopac ne može okrenuti da bi se otključao, to ukazuje da je aparat još pod pritiskom. Ostatak pritiska može biti opasan. Pustite da aparat prirodno otpusti pritisak ili polako okrenite ventil za otpuštanje pritiska u poziciju VENT da oslobodite paru. Pazite da ne dođe do kontakta s ispuštenom parom kako biste izbjegli opekotine ili povrede. Kada se para potpuno oslobodi, crvena plutajuća ventil će biti u donjem položaju, što će omogućiti uklanjanje poklopca.
- 43** Prosuta hrana može izazvati ozbiljne opekotine. Držite aparat i kabl dalje od djece. **NE** dozvolite da kabl visi preko ivice stolova ili radnih površina ili dodiruje vruće površine.

- 44 UVIJEK** držite ruke, lice i druge dijelove tijela dalje od ventila za otpuštanje pritiska prije ili tokom otpuštanja pritiska i kada uklanjate poklopac pod pritiskom nakon kuhanja. Ozbiljne opekotine mogu nastati uslijed pare unutar. **UVIJEK** podignite i nagnite poklopac od sebe kada ga uklanjate.
- 45** Kada je uklonjiva posuda za kuhanje prazna, **NE** zagrievajte je duže od 10 minuta, jer to može oštetiti površinu za kuhanje.
- 46** Posuda za kuhanje, Cook & Crisp™ košara i preklopna rešetka postaju izuzetno vruće tokom procesa kuhanja. Izbegavajte vruću paru i vazduh prilikom uklanjanja posude za kuhanje i Cook & Crisp™ košare iz aparata, i **UVIJEK** ih postavite na površinu otpornu na toplotu nakon uklanjanja. **NE** dodirujte dodatke tokom ili odmah nakon kuhanja.
- 47** Uklonjiva posuda za kuhanje može biti izuzetno teška kada je puna sastojaka. Pazite prilikom podizanja posude iz baze kuhara.
- 48** Čišćenje i održavanje ne smeju obavljati deca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- 49** Pustite aparat da se ohladi otprilike 30 minuta pre nego što ga dodirnete, očistite ili skladištite.
- 50** Da biste isključili aparat, okrenite bilo koju kontrolu na "off", a zatim izvadite iz utičnice kada se ne koristi i pre čišćenja. Dozvolite da se ohladi pre čišćenja, rastavljanja, stavljanja ili uklanjanja delova i za skladištenje.
- 51 NE** čistite metalnim sundjerima. Delovi mogu otpasti sa takvih sundjera i dodirnuti električne delove, čime se stvara rizik od električnog šoka.
- 52** Molimo vas da se upoznate sa odeljkom Čišćenje i Održavanje za redovno održavanje aparata.



Označava da je potrebno pročitati i pregledati upute kako bi se razumjelo funkcionisanje i upotreba proizvoda.



Označava prisutnost opasnosti koja može uzrokovati lične povrede, smrt ili značajnu štetu na imovini ako se upozorenje povezano s ovim simbolom zanemari.



Pazite da izbjegnute kontakt s vrućim površinama. Uvijek koristite zaštitu za ruke kako biste izbjegli opekotine.





Namijenjeno samo za unutrašnju i kućnu upotrebu.


SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

- A** Obrnuta rešetka
- B** Cook & Crisp™ košara
- C** Odvojivi difuzor
- D** Uklonjiva posuda za kuvanje od 6L
- E** Poklopac za hrskavost
- F** Toplotni štit
- G** Kontrolna tabla
- H** Baza kuvara
- I** Poklopac za pritisak
- J** Ventil za otpuštanje pritiska
- K** Plovak ventil (crveni)
- L** Silikonski prsten
- M** Kapica protiv zapušavanja
- N** Ventil za vazduh
- O** Sakupljač kondenzacije








Donja strana poklopca za pritisak




DODACI (PRODAJU SE ODVOJENO)

- P** Cook & Crisp™ slojeviti dodatak
- Q** Višenamenska posuda
- R** Dodatak za rešetku za pečenje
- S** Rešetka za sušenje
- T** Tiganj za hleb
- U** Posuda za hrskanje



KORIŠĆENJE KONTROLNE TABLE



NAPOMENA: Kontrolna tabla se može razlikovati od modela do modela.

DUGMIĆI FUNKCIJE

PRESSURE/PRITISAK: Koristite za brzo kuhanje hrane uz očuvanje sočnosti.

STEAM/PARA: Koristite za nježno kuhanje delikatnih namirnica na visokoj temperaturi.

SLOW COOK/SPORO KUHANJE: Kuhajte hranu na nižoj temperaturi tokom dužeg vremenskog perioda.

SEAR/ZAPECI/SAUTE/PRŽI: Koristite za zapečenje mesa, prženje povrća, pirjanje sosova i drugo.

AIR CRISP/HRSKAVOST VAZDUHOM: Koristite uređaj kao fritezu na vrućem zraku za hrskavu hranu uz malo ili nimalo ulja.

BAKE/ROAST/PEČENJE/PEČENJE: Koristite uređaj kao rernu za sočno meso, kolače i drugo.

GRIL/ROŠTILJ: Koristite za karamelizaciju i zlatno smeđenje hrane.

DUGMIĆI ZA RAD

TIPKE ZA TEMPERATURU: Koristite strijelice za podešavanje temperature kuhanja i/ili nivoa pritiska.

TIPKE ZA VREME: Koristite strijelice za podešavanje vremena kuhanja.

NAPOMENA: Tokom kuhanja, za podešavanje temperature ili vremena koristite strelice gore i dole. Uređaj će potom nastaviti sa tim postavkama.

START/STOP dugme: Nakon što odaberete temperaturu kuhanja (ili pritisak) i vrijeme, pritisnite START/STOP dugme da započnete proces kuhanja. Proces se može prekinuti pritiskom na ovo dugme dok je uređaj u radu.


KEEP WARM dugme: Nakon kuhanja pod pritiskom, kuhanjem na pari ili sporog kuhanja, uređaj će automatski preći u režim "Zadrži toplim" i početi da odbrojava. Ovaj režim će ostati aktivan 12 sati, ili možete pritisnuti KEEP WARM da ga isključite. Režim "Zadrži toplim" nije namijenjen za zagrijavanje hladne hrane, već za održavanje skuhanе hrane na bezbjednoj temperaturi.

POWER dugme: Power dugme isključuje uređaj i zaustavlja sve procese kuhanja.

STANDBY režim: Nakon 10 minuta bez interakcije sa kontrolnom tablom, uređaj će preći u režim čekanja.

PRIJE PRVE UPOTREBE


- 1 Uklonite ambalažu: Uklonite i odbacite sve ambalažne materijale, promotivne oznake i traku sa uređaja.
- 2 Pročitajte priručnik: Uklonite sve dodatke iz ambalaže i pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Obratite posebnu pažnju na uputstva za rad, upozorenja i važne sigurnosne mjere kako biste izbjegli povrede ili štetu.
- 3 Pranje dijelova: Operite poklopac pod pritiskom, silikon prsten, uklonjivu posudu za kuhanje, Cook & Crisp™ korpu, preokretni stalak i sakupljač kondenzacije u toploj sapunici, a zatim isperite i temeljno osušite.
- 4 Čišćenje baze: **NIKADA** ne čistite bazu uređaja ili poklopac pod pritiskom u mašini za pranje posuđa. Provjerite poklopac pod pritiskom da ne postoji prepreka koja blokira ventile.
- 5 Postavljanje silikonskog prstena: Silikonski prsten je reverzibilan i može se umetnuti u bilo kojem smjeru. Umetnite silikonski prsten oko spoljašnjeg ruba silikonskog prstenastog okvira na donjoj strani poklopca. Uvjerite se da je potpuno umetnut i leži ravno ispod silikonskog okvira.



..... Silikonski dihtung
..... Ležište silikonskog dihtunga

POSTAVLJANJE SAKUPLJAČA KONDENZATA

Da biste postavili sakupljač kondenzata, gurnite ga u utor na bazi kuhala. Izvucite ga nakon svake upotrebe kako biste ga oprali ručno.




EVO KAKO UKLONITI I PONOVO POSTAVITI KAPICU PROTIV ZAČEPLJENJA


Pobrinite se da je kapica protiv začepljenja ispravno postavljena prije nego što koristite poklopac pod pritiskom. Ova kapica štiti unutarnji ventil poklopca od začepljenja i korisnike od mogućih prskanja hrane.

Treba je očistiti nakon svake upotrebe

pomoću četke za čišćenje. Da biste je uklonili, pritisnite i povucite prema gore. Da biste je ponovo postavili, postavite je na mjesto i pritisnite prema dole.



**PRITISNITE
PREMA
DOLE**



NAPOMENA: Prije svake upotrebe, pobrinite se da je silikonski prsten dobro smešten u postolju za silikonski prsten i da je kapica protiv začepljenja pravilno postavljena na ventilu za ispuštanje pritiska.

KORIŠTENJE NINJA® FOODI® TENDERCRISP™ KUHALA POD PRITISKOM

ZAŠTO DVA POKLOPCA?

Dva poklopca omogućavaju ti da lako prelaziš između svih omiljenih metoda kuhanja. Koristi poklopac pod pritiskom za omekšavanje, a zatim poklopac za hrskanje za hrskavu teksturu hrane.

KORIŠTENJE POKLOPCA ZA HRKAVOST


Poklopac za hrskanje je pričvršćen za uređaj pomoću šarke i ima jednostavan dizajn za otvaranje. Poklopac se može otvoriti tokom bilo koje funkcije konvektionog kuhanja, što ti omogućava da provjeriš i pristupiš sastojcima. Kada se poklopac otvori, kuhanje će stati, tajmer će se pauzirati, a grijač u poklopcu će se isključiti. Kada se poklopac zatvori, funkcije kuhanja i tajmera će se nastaviti.

KORIŠĆENJE FUNKCIJA KUHANJA SA POKLOPCEM ZA HRKAVOST


Da bi uključio uređaj, priključi kabl u utičnicu, a zatim pritisni dugme za napajanje.

Air Crisp/Hrskavo pripremljeno


- 1 Pritisni dugme za Air Crisp. Podrazumijevna temperatura će se prikazati. Koristi strijelice za temperaturu (gore/dole) da izabereš temperaturu između 150°C i 200°C.



- 2 Koristi strijelice za vrijeme (gore/dole) da postaviš vreme kuhanja u minutnim koracima, do 1 sat.




- 3 Sa posudom postavljenom, stavi ili Cook & Crisp™ korpu ili obrnuti rešetku u posudu. Korpa mora imati pričvršćen difuzor.




NAPOMENA: Preporučuje se da se uređaj prethodno zagrije 5 minuta pre dodavanja sastojaka. Tokom zagrijavanja, prije koraka 4, zatvori poklopac i pritisni dugme START/STOP da započneš.

- 4 Dodaj sastojke u Cook & Crisp™ korpu ili obrnutu rešetku. Zatvori poklopac i pritisni dugme START/STOP da započneš kuhanje.



- 5 Tokom kuhanja možeš otvoriti poklopac i podići korpu da protreseš ili okreneš sastojke za ravnomjerno pečenje, ako je potrebno. Kada završiš, vrati korpu nazad u posudu i zatvori poklopac. Kuhanje će se automatski nastaviti nakon što se poklopac zatvori.




NAPOMENA: Ako pritisneš STOP tokom Air Crisp moda, uređaj će sačekati 10 sekundi prije nego što pređe u režim mirovanja.


- 6 Kada je kuhanje završeno, uređaj će bipnuti.

Pečenje

- 1 Pritisni dugme BAKE/ROAST. Podrazumjevna temperatura će se prikazati. Koristi strelice za temperaturu (gore/dole) da izabereš temperaturu između 150°C i 200°C.



- 2 Koristi strijelice za vrijeme (gore/dole) da postaviš vrijeme kuhanja u minutnim koracima do 1 sat, a za vrijeme od 1 sata do 4 sata u petominutnim koracima.



NAPOMENA: Ako traje 1 sat ili manje, sat će odbrojavati minute i sekunde. Ako traje više od 1 sata, sat će odbrojavati samo minute.


NAPOMENA: Preporučuje se da se uređaj prethodno zagrije 5 minuta prije dodavanja sastojaka. Ako se zagrijava, prije koraka 3, zatvori poklopac i pritisni dugme START/STOP da započneš.

- 3 Dodaj sastojke, zajedno sa svim dodacima predviđenim u tvojoj recepturi, u posudu. Zatvori poklopac i pritisni dugme START/STOP da započneš kuhanje.
- 4 Kada je kuhanje završeno, uređaj će se oglasiti zvukom.

KORIŠTENJE NINJA® FOODI® TENDERCRISP™ KUHALA POD PRITISKOM – NASTAVAK.


Grill/Roštilj

- 1 Pritisni GRILL dugme




NAPOMENA: Nema podešavanja temperature dostupnog kada se koristi funkcija roštilj.


- 2 Koristi strijelice (gore/dole) da postaviš vrijeme kuhanja u minutnim koracima do 30 minuta.




- 3 Postavi obrnutu rešetku u posudu u gornju poziciju za roštiljanje ili prati uputstva iz recepta.




- 4 Stavi sastojke na rešetku, zatim zatvori poklopac.



- 5 Pritisni START/STOP dugme da pokreneš proces



- 6 Kada je kuhanje završeno, uređaj će se oglasiti zvukom.




TESTIRANJE PRITISKA


UPUTSTVO ZA UPOZNAVANJE SA KUHANJEM POD PRITISKO

Da bi se upoznao sa funkcijom kuhanja pod pritiskom i započeo kuhanje, toplo se preporučuje da prvi korisnici urade inicijalno testiranje samo s vodom.

- 1 Postavi posudu u bazu kuhala i dodaj 700 ml vode sobne temperature u posudu.




- 2 Sastavi poklopac pod pritiskom usklađujući strelicu na prednjem dijelu poklopca sa strijelicom na prednjem dijelu baze kuhala. Zatim okreni poklopac udesno dok se ne zaključa.




- 3 Pobrini se da je ventil za ispuštanje pritiska na poklopcu u položaju SEAL.




- 4 Uključi uređaj. Pritisni dugme PRESSURE, uređaj će se podrazumjevano postaviti na visoki (HI) pritisak. Postavi vrijeme na 2 minuta. Pritisni dugme START/STOP da započneš.



- 5 Tvoja Ninja® Foodi® Tendercrisp™ kuhala pod pritiskom će početi da stvarati pritisak, što će biti označeno rotirajućim svjetlima. Uređaj će početi da odbrojava kada bude potpuno pod pritiskom.



- 6 Kada odbrojavanje završi, Ninja® Foodi® Tendercrisp™ kuhalo pod pritiskom će bipnuti, automatski preći u režim Keep Warm i početi da odbrojava unazad.



- 7 Okreni ventil za ispuštanje pritiska u položaj VENT da brzo ispustiš pritisnuti paru. Kratak mlaz pare će izaći iz ventila za ispuštanje pritiska. Kada se para potpuno ispusti, uređaj će biti spreman za otvaranje.



NAPOMENA: Da bi se održao brzi izlaz pritiska, ventil će se zaključati u položaju **VENT**.

KORIŠTENJE NINJA® FOODI® TENDERCRISP™ KUHALA POD PRITISKOM – NASTAVAK.

PRIRODNO OTPUŠTANJE PRITISKA VS. BRZO OTPUŠTANJE PRITISKA

Prirodno otpuštanje pritiska: Kada je kuhanje pod pritiskom završeno, para će se prirodno ispuštati iz uređaja dok se hladi. Ovo može trajati do 20 minuta ili više, u zavisnosti od količine tečnosti i hrane u posudi. Tokom ovog vremena, uređaj će preći u režim Keep Warm. Pritisni dugme KEEP WARM ako želiš da isključiš ovaj režim. Kada prirodno otpuštanje pritiska završi, crveni ventil za plovak će se spustiti.

Brzo otpuštanje pritiska: Koristi **SAMO** ako to traži tvoj recept. Kada je kuhanje pod pritiskom završeno i svijetlo KEEP WARM je uključeno, okreni ventil za otpuštanje pritiska u položaj VENT da trenutno ispušti pritisak kroz ventil.

Čak i nakon prirodnog otpuštanja pritiska ili korištenja ventila za ispuštanje pritiska, neka para će ostati u uređaju i iscuriće kada se poklopac otvori. Podigni i nagni poklopac od sebe, pazi da kondenzacija ne kaplje u bazu kuhala.




NAPOMENA: U bilo kojem trenutku tokom procesa prirodnog otpuštanja možeš preći na brzo otpuštanje okretanjem ventila za ispuštanje pritiska u položaj VENT.

UPOZORENJE: Pazi na VRELU paru koja se ispušta.

STVARANJE PRITISKA U KUHALU

Dok se pritisak povećava u uređaju, kontrolna tabla će prikazivati rotirajuća svjetla. Vrijeme pritisnjenja varira u zavisnosti od količine sastojaka i tečnosti u posudi. Dok se uređaj pritisne, poklopac će se zaključati kao mjera sigurnosti i neće se otključati dok se pritisak ne ispusti. Kada uređaj dostigne pun pritisak, svjetlo ikone pritiska na poklopcu će konstantno sijati. Ciklus kuhanja pod pritiskom će početi, a tajmer će početi da odbrojava.









POSTAVLJANJE I UKLANJANJE POKLOPCA POD PRITISKOM

Postavi poklopac pod pritiskom na vrh uređaja tako da su strijelice na poklopcu i bazi poravnate. Okreni poklopac udesno dok se ne zaključa.

Da bi otključao poklopac pod pritiskom, okreni ga ulijevo. Podigni poklopac pod uglom kako bi spriječio prskanje. Ne podižemo nikada poklopac direktno na gore.

NAPOMENA: Poklopac pod pritiskom se neće otključati dok uređaj nije potpuno ispraznio pritisak.



UPOZORENJE: Para iznutra može izazvati ozbiljne opekotine. **UVIJEK** podižite i nagnjite poklopac prema sebi prilikom skidanja.


KORIŠTENJE NINJA® FOODI® TENDERCRISP™ KUHALA POD PRITISKOM – NASTAVAK.

KORIŠTENJE FUNKCIJA KUHANJA SA POKLOPCEM POD PRITISKOM

Da bi uključio uređaj, priključi kabl u utičnicu, a zatim pritisni dugme za napajanje.

Kuhanje pod pritiskom

- 1 Stavi sastojke i najmanje 200 ml tečnosti u posudu, uključujući dodatak ako tvoj recept to zahtjeva. **NE PRELAZI** liniju označenu PRESSURE MAX kada kuhaš pod pritiskom.




NAPOMENA: Kada kuhaš pirinač, pasulj ili druge sastojke koji se šire, **NE POPUNJAVAJ** posudu više od polovine.

- 2 Prati korake sa stranice 16 da instaliraš poklopac pod pritiskom. Okreni ventil za ispuštanje pritiska u položaj SEAL.




- 3 Pritisni dugme PRESSURE. Podrazumjevani nivo pritiska će se prikazati. Koristi strijelice za temperaturu (gore/dole) da izabereš između HIGH ili LOW.




NAPOMENA: Ako traje 1 sat ili manje, sat će odbrojavati minute i sekunde. Ako traje više od 1 sata, sat će odbrojavati samo minute.


- 4 Koristi strijelice za vrijeme (gore/dole) da postaviš vrijeme kuhanja u minutnim koracima do 1 sata, a u petominutnim koracima od 1 sata do 4 sata.



- 5 Pritisni dugme START/STOP. Prikaz će tokom ovog vremena prikazivati rotirajuća svjetla. Kada uređaj dostigne odgovarajuću temperaturu, vrijeme koje si postavio će početi da odbrojava.



- 6 Kada je kuvanje završeno, uređaj će bipnuti, automatski preći u režim Keep Warm i početi da odbrojava unazad od 00:00.




NAPOMENA: Nakon završetka kuhanja pod pritiskom, možete pritisnuti dugme ODRŽAVANJE TOPLOTE (KEEP WARM) da isključite režim Održavanja toplote.

- 7 Pusti uređaj da prirodno ispusti pritisak ili, ako to recept zahtjeva, okreni ventil za ispuštanje pritiska u položaj VENT, brzo ispuštajući paru kroz ventil.



Kuhanje na pari


- 1 Dodaj 240 ml tečnosti (ili količinu tečnosti koju recept navodi) u posudu, zatim postavi obrnutu rešetku ili Cook & Crisp™ korpu sa sastojcima u posudu.



- 2 Prati korake iznad da instaliraš poklopac pod pritiskom sa strane 16. Okreni ventil za ispuštanje pritiska u položaj VENT.




- 3 Pritisni dugme STEAM. Koristi strijelice za vrijeme (gore/dole) da postaviš vrijeme kuhanja u minutnim koracima do 30 minuta.




NAPOMENA: Nema podešavanja temperature kada se koristi funkcija Steam.

- 4 Pritisni dugme START/STOP.

- 5 Uređaj će se automatski prethodno zagrijati kako bi tečnost za steaming dovela do ključanja. Prikaz će tokom ovog vremena prikazivati rotirajuća svjetla. Kada uređaj dostigne odgovarajuću temperaturu, vrijeme koje si postavio će početi da odbrojava.



- 6 Kada vrijeme kuhanja završi, uređaj će bipnuti i automatski preći u režim Keep Warm. Ako se crveni ventil za plovak podigne, sačekaj da se spusti, a zatim možeš otvoriti poklopac.



NAPOMENA: Nakon što je kuhanje na pari završeno, možeš pritisnuti dugme KEEP WARM da isključiš režim Keep Warm.


KORIŠTENJE NINJA® FOODI® TENDERCRISP™ KUHALA POD PRITISKOM – NASTAVAK.

Polako kuhanje


- 1 Dodaj sastojke u posudu. **NE PRELAZI** liniju označenu MAX kada kuhaš polako.
- 2 Prati korake iznad da instaliraš poklopac pod pritiskom. Okreni ventil za ispuštanje pritiska u položaj VENT.



- 3 Pritisni dugme SLOW COOK. Podrazumjevana temperatura će se prikazati. Koristi strijelice za temperaturu (gore/dole) da izabereš između Slow Cook HIGH ili LOW.



- 4 Koristi strijelice za vrijeme (gore/dole) da postaviš vrijeme kuhanja u petnaestominutnim koracima do 12 sati.




- 5 Pritisni dugme START/STOP da započneš kuhanje.

NAPOMENA: Podešavanje vremena za Slow Cook HIGH može se prilagoditi između 4 i 12 sati; podešavanje vremena za Slow Cook LOW može se prilagoditi između 6 i 12 sati.


- 6 Kada vrijeme kuhanja završi, uređaj će bipnuti i automatski preći u režim Keep Warm.

Zapeći/Zapržiti

- 1 Umetni posudu.



- 2 Pritisni dugme SEAR/SAUTÉ. Podrazumjevana temperatura će se prikazati. Koristi strelice za temperaturu (gore/dole) da izabereš jednu od opcija (nisko, srednje-nisko, srednje, srednje-visoko ili visoko).




NAPOMENA: Nema podešavanja vremena kada se koristi funkcija Sear/Sauté.

- 3 Pritisni dugme START/STOP da započneš kuhanje.
- 4 Da isključiš funkciju Sear/Sauté, pritisni dugme START/STOP. Da pređeš na drugu funkciju kuhanja, pritisni odgovarajuće dugme funkcije.

NAPOMENA: Ovu funkciju možeš koristiti ili sa poklopcem za hrskanje u otvorenom položaju ili sa poklopcem pod pritiskom i ventilom za ispuštanje pritiska u položaju VENT.

NAPOMENA: UVIJEK koristi pribor za mješanje/jelo koji se neće lepit u posudi. **NE KORISTI** metalni pribor, jer će ogrebat i neopljivi premaz posude.


UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE



Čišćenje: Mašina za sudove i ručno pranje

Uređaj treba temeljno očistiti nakon svake upotrebe.

- 1 Isključi uređaj iz utičnice prije čišćenja.
- 2 **NIKADA** ne stavlja bazu kuvala u mašinu za sudove niti je potapaj u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- 3 Da bi očistio bazu kuhala i kontrolnu tablu, obriši ih čistom vlažnom krpom.
- 4 Kuhinjska posuda, silikon prsten, obrnuta rešetka, Cook & Crisp™ korpa i odvojni difuzor mogu se prati u mašini za sudove.
- 5 Poklopac pod pritiskom, uključujući ventil za ispuštanje pritiska i anti-clog poklopac, može se prati vodom i tečnim sapunom.
NE PERI poklopac pod pritiskom ili njegove komponente u mašini za sudove i **NE RASTAVLJAJ** ventil za ispuštanje pritiska ili sklop crvenog ventila za plovak.
- 6 Da bi očistio poklopac za hrskanje, obriši ga vlažnom krpom ili papirnim ubrusom nakon što se štitnik za toplotu ohladi.
- 7 Ako je ostatak hrane zaglavljen na kuhinjskoj posudi, obrnutoj rešetki ili Cook & Crisp™ korpi, napuni posudu vodom i ostavi da se natopi prije čišćenja.
NE KORISTI čelične jastučice. Ako je potrebno ribanje, koristi neabrazivni sredstvo za čišćenje ili tečni sudoper sapun sa najlonskim jastučićem ili četkom.
- 8 Osušite sve dijelove na zraku nakon svake upotrebe ili upotrijebite mekan, suhi peškir.



Uklanjanje i ponovna instalacija silikonskog prstena

Da bi uklonio silikonski prsten, povuci ga napolje, do po dio, iz ležišta za silikonski prsten. Prsten može biti postavljen s bilo kojom stranom okrenutom nagore. Da bi ga ponovo instalirao, pritisni ga nadole u ležište, dio po dio.

Nakon upotrebe, ukloni sve ostatke hrane sa silikonskog prstena i anti-clog poklopca protiv zapušavanja.

Drži silikonski prsten čistim kako bi izbjegao neprijatne mirise. Pranje u toploj sapunici ili u mašini za sudove može ukloniti mirise. Međutim, normalno je da apsorbuje miris određenih kiselih namirnica. Preporučuje se imati više od jednog silikonskog prstena pri ruci.

NIKADA ne povlači silikonski prsten s prekomernom snagom, jer to može deformisati prsten i rešetku i uticati na funkciju zatvaranja pod pritiskom. Silikonski prsten s pukotinama, rezovima ili drugim oštećenjima treba odmah zamijeniti.

DODACI KOJI SE MOGU DOKUPITI

Nudimo set dodataka posebno dizajniranih za tvoj Ninja® Foodi® Tendercrisp™ kuhalo pod pritiskom.

Višenamjenska posuda




- Uz ovu posudu možeš praviti musake, umake, slatke i slane pite, ili peći pahuljast, sočan kolač sa zlatnom koricom za desert.
- Dimenzije: 22 cm prečnik x 6 cm visina.

Crisper Pan




- Perforirana sa rupicama za poboljšanu cirkulaciju vazduha, ova posuda je savršena za hrskavo pečenje i ponovno zagrijavanje pizza, kesadilja i povrća.
- Dimenzije: 23 cm prečnik x 2 cm visina.

Rešetka za pečenje



- Koristi ovu rešetku u Cook & Crisp™ korpi da hrskavo ispečeš korice za tacose u Taco utorak, pečeš rebra u BBQ nedelju, ili ravnomjerno tostiraš hljeb s bijelim lukom tokom večere s pastom.

Pleh za hljeb



- Naša posebno dizajnirana posuda idealne je veličine za pečenje mješavina hljeba poput bananastog i tikvasto-hljbnoć.
- Dimenzije: 21 cm x 11 cm x 9 cm.

Lonac za kuhanje




- Dodatni lonac kako biste mogli nastaviti sa pripremom jela u Foodi® aparatu, čak i kada je drugi lonac već pun ukusne hrane.

Dodatni paket silikonskih prstenova



- Set silikonskih prstenova od 2 komada pomaže da se ukusi drže odvojeni – koristi jedan prsten za kuhanje slanijh jela, a drugi za slatkih.

Višenamjenska silikonska drška



- Jednostavno podignite sastojke i posude u i iz lonca za kuhanje.

UPUTSTVO ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

Zašto moj uređaj toliko dugo dolazi do pritiska? Koliko vremena je potrebno da dođe do pritiska?

- Vrijeme kuhanja može varirati u zavisnosti od izabrane temperature, trenutne temperature posude i temperature ili količine sastojaka.
- Provjerite da li je vaš silikonski obruč potpuno postavljen i poravnat sa poklopcem. Ako je ispravno postavljen, trebali biste moći lagano povući obruč da ga okrenete.
- Provjerite da li je pritisni poklopac potpuno zaključen i da li je ventil za ispuštanje pritiska u poziciji SEAL prilikom kuhanja pod pritiskom.

Zašto se vrijeme odbrojavanja tako sporo?

- Možda ste postavili sate umjesto minuta. Kada podešavate vrijeme, ekran će prikazivati HH:MM i vrijeme će se povećavati/smanjivati u minutnim incrementima.

Kako mogu da prepoznam kada je uređaj pod prevelikim pritiskom?

- Rotirajuće svjetlosne tačke će se prikazivati na ekranu da bi ukazale da uređaj gradi pritisak

Svjetla se rotiraju na ekranu kada koristite funkciju pritiska ili pare.

- Ovo ukazuje na to da uređaj gradi pritisak ili se predgrijava kada koristite STEAM ili PRESSURE. Kada uređaj završi sa izgradnjom pritiska, vaše postavljeno vrijeme kuhanja će početi da se odbrojava.

Ima puno pare iz mog uređaja kada koristim funkciju pare.

- Normalno je da se para oslobađa kroz ventil za ispuštanje pritiska tokom kuhanja. Držite ventil za ispuštanje u poziciji VENT za Steam, Slow Cook i Sear/Sauté.

Zašto ne mogu da skinem pritisni poklopac?

- Kao sigurnosna mjera, pritisni poklopac se neće otključati dok uređaj nije potpuno dekompresovan. Okrenite ventil za ispuštanje u poziciju VENT da brzo oslobodite pritisak. Brzi izbijanje pare će izaći iz ventila za ispuštanje. Kada se para potpuno oslobodi, uređaj će biti spreman za otvaranje. Okrenite pritisni poklopac u suprotnom smjeru od kazaljke na satu, a zatim ga podignite od sebe.

Da li je ventil za ispuštanje pritiska trebalo da bude labav?

- Da. Labavi fit ventil za ispuštanje pritiska je namjerno dizajniran; omogućava brzu i jednostavnu tranziciju između SEAL i VENT i pomaže u regulaciji pritiska oslobađanjem malih količina pare tokom kuhanja kako bi se osigurali odlični rezultati. Uvjerite se da je okrenut što je više moguće ka poziciji SEAL kada kuhate pod pritiskom i što je više moguće ka poziciji VENT kada brzo oslobađate.

Uređaj škripi i ne dolazi do pritiska.

- Uvjerite se da je ventil za ispuštanje okrenut u poziciju SEAL. Ako ste to uradili i još uvijek čujete glasno škripanje, to može ukazivati na to da vaša silikonska obruč nije potpuno na mjestu. Pritisnite START/STOP da zaustavite kuhanje, ventirajte po potrebi i uklonite pritisni poklopac. Pritisnite silikonski obruč, osiguravajući da je potpuno postavljen i leži ravno ispod obruća. Kada je potpuno postavljen, trebali biste moći lagano povući obruč da ga okrenete.

Uređaj se odbrojavanja naviše umesto nadole.

- Ciklus kuvanja je završen i uređaj je u režimu Keep Warm.

Koliko vremena je potrebno da se uređaj dekompresuje?

- - Brzo oslobađanje traje oko 2 minuta ili manje. Prirodno oslobađanje može trajati do 20 minuta ili više, u zavisnosti od tipa hrane i/ili količine tečnosti i hrane u posudi.

UPUTSTVO ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

"POT" poruka o grešci se pojavljuje na ekranu.

- Kuhana posuda nije unutar osnove uređaja. Kuhana posuda je potrebna za sve funkcije.

"LID" poruka o grešci se pojavljuje na ekranu, a ikona poklopca trepće.

- Netačan poklopac je postavljen za željenu funkciju kuhanja. Postavite pritisni poklopac na uređaj ako želite da koristite funkcije Pritisak, Sporo kuhanje, Para, Sear/Sauté ili Keep Warm, i zatvorite ga.

"SHUT" poruka o grešci se pojavljuje na ekranu.

- Crisping poklopac je otvoren i mora se zatvoriti da bi odabrana funkcija počela.

"VENT" poruka o grešci se pojavljuje na ekranu.

- Kada je postavljeno na Sporo kuhanje ili Sear/Sauté, a uređaj detektuje pritisak, ova poruka ukazuje da je ventil za ispuštanje pritiska u poziciji SEAL.
- Okrenite ventil za ispuštanje u poziciju VENT i ostavite ga tamo tokom ostatka funkcije kuhanja.
- Ako ne okrenete ventil za ispuštanje u poziciju VENT u roku od 5 minuta, program će biti otkazan i uređaj će se isključiti.

"WATR" poruka o grešci se pojavljuje na ekranu prilikom korištenja funkcije Para.

- Nivo vode je prenizak. Dodajte više vode u uređaj kako bi funkcija nastavila.
- **"WATR" poruka o grešci se pojavljuje na ekranu prilikom korišćenja funkcije Pritisak.**
- Dodajte više tečnosti u kuhinjsku posudu prije ponovnog pokretanja ciklusa kuhanja pod pritiskom.
- Uvjerite se da je ventil za ispuštanje pritiska u poziciji SEAL.
- Uvjerite se da je silikonska obruč ispravno postavljena.

"HOT" poruka o grešci se pojavljuje na ekranu.

- Ovo ukazuje na to da se uređaj pregrijao. Pustite da se uređaj ohladi.
- Kada se uređaj ohladi, uvjerite se da na dnu posude nema hrane koja se zaljepila i da ima dovoljno tečnosti u posudi za recept koji pripremate.

"ERR" poruka se pojavljuje.

- Uređaj ne funkcioniše ispravno. Molimo kontaktirajte korisničku podršku.



KORISNE SMJERNICE

- 1** Ravnomjerno pečenje: Da biste postigli doslijedno zlatno smeđi izgled, pobrinite se da su sastojci raspoređeni u ravnomjernom sloju na dnu posude, bez preklapanja. Ako se sastojci preklapaju, preporučuje se da ih promješate na pola vremena kuhanja.
- 2** Za male sastojke: Preporučujemo da manje sastojke koji bi mogli ispasti kroz preklopnu rešetku prvo umotate u papir za pečenje ili foliju.
- 3** Prelazak s kuhanja pod pritiskom: Kada pređete sa kuhanja pod pritiskom na korišćenje crisping poklopca, preporučuje se da ispraznite posudu od preostale tečnosti kako biste postigli najbolje rezultate hrskavosti.
- 4** Brže podešavanje vremena: Držite pritisnute dugmiće za podešavanje vremena (gore ili dole) da biste brže prolazili kroz prikaz vremena.
- 5** Funkcija Keep Warm: Koristite ovu funkciju da biste održali hranu na toploj, bezbjednoj temperaturi nakon kuhanja. Da biste spriječili da hrana isuši, preporučuje se da poklopac ostane zatvoren i da koristite ovu funkciju neposredno prije serviranja. Za ponovno zagrijavanje hrane, koristite funkciju Air Crisping.
- 6** Brže postizanje pritiska: Da biste brže postigli pritisak, postavite uređaj na SEAR/SAUTÉ HIGH. Kada bude spremno za kuhanje pod pritiskom, pritisnite dugme PRESSURE i nastavite kao obično.



[illegible]



[illegible]



**MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVAJ MANUAL
I DA GA ČUVATE ZA BUDUĆU REFERENCU.**

Proizvod koji je prikazan može se razlikovati od stvarnog proizvoda. Shark se stalno trudi da poboljša svoje proizvode, tako da specifikacije opisane u ovom dokumentu mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

SHARK i SHARK HYDROVAC su registrovani zaštitni znakovi SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC.